

## VIJEĆU FILOLOŠKOG FAKULTETA

Postovani članovi Vijeća,

Dostavljamo prijedlog za imenovanje komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje recenzija za izbor u akademsko zvanje za oblasti **Montenegristica – Crnogorski jezik i Srbistica – Srpski jezik.**

Predlaže se Komisija u sljedećem sastavu:

Prof. dr Zorica Radulović, redovna profesorica, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore

Prof. dr Miloš Krivokapić, redovni profesor, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore

Prof. dr Amela Šehović, redovna profesorica, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Na konkurs se javila prof. dr Miodarka Tepavčević.





Univerzitet Crne Gore

adresa / address: Ćetinska 2  
81000 Podgorica, Crna Gora  
telefon / phone: +382 20 414 255  
fax: +382 20 414 230  
mail: [rektrat@ucg.ac.me](mailto:rektrat@ucg.ac.me)  
[www.ucg.ac.me](http://www.ucg.ac.me)

University of Montenegro

Broj / Ref: 048-925

Datum / Date: 11. 02. 2025.

## FILOLOŠKI FAKULTET

Dekan

Poštovani dekane Lakiću,

Obavještavamo Vas da je Naučni odbor pregledom pristigle dokumentacije konstatovao da je na konkurs Univerziteta Crne Gore od 15. 1. 2025. godine, za izbor u akademsko zvanje za oblasti Montenegristica – Crnogorski jezik i Srpskohrvatski – Srpski jezik na Filološkom fakultetu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju podnijela kandidatkinja prof. dr Miodarka Tepavčević.

UNIVERZITET CRNE GORE FILOLOŠKI FAKULTET			
Dok. broj: 11. 02. 2025.			
Dok. broj	Prez.	Prilog	Vrijednost:
01	16/1		

Predsjednik



Naučnog odbora

Prof. dr Irena Orović

Bezo dñ. 01-2025/1 og 10.12.2024.



Broj: 01-69118  
Sarajevo, 27.06.2018. godine

dr Amela Šehović

filma za mene poslovne  
filma za rođenje

0307.2018  
JPK

Na osnovu čl.130. st. 2. tač. k) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 33/17) i čl. 56. st. 1. tač. j) Statuta Univerziteta u Sarajevu od 26. juna 2013.godine, Senat Univerziteta u Sarajevu je na 20. sjednici održanoj 27.06.2018.godine donio

### O D L U K U O IZBORU U ZVANJE REDOVNOG PROFESORA

I  
U zvanje redovnog profesora za oblast *bosnistika, kroatistika, srivistika, bosanski, hrvatski i srpski jezik, Savremeni (standardni jezik)*, (predmeti: Tvorba riječi, Leksikologija i leksikografija, Uvod u standardni jezik, Fonetika i fonologija, Književnojezička politika u BiH od 70-ih do 90-ih godina 20. stoljeća), Opći predmet – Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik 1 i 2) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu bira se dr. Amela Šehović.

### II

Dr. Amela Šehović zaključit će ugovor o radu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme.

### III

Odluka o izboru u zvanje stupa na snagu danom donošenja.

#### *Obrazloženje*

Vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na osnovu Izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanja na sjednici održanoj 24.05.2018. godine utvrdilo je pozitivan prijedlog odluke o izboru dr. Amele Šehović u zvanje redovnog profesora za oblast *bosnistika, kroatistika, srivistika, bosanski, hrvatski i srpski jezik, Savremeni (standardni jezik)*, (predmeti: Tvorba riječi, Leksikologija i leksikografija, Uvod u standardni jezik, Fonetika i fonologija, Književnojezička politika u BiH od 70-ih do 90-ih godina 20. stoljeća), Opći predmet – Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik 1 i 2). Nakon pozitivnog mišljenja Grupacije humanističkih nauka od 22.06.2018. godine, Senat Univerziteta u Sarajevu je na sjednici održanoj 27.06.2018. godine donio odluku da se predložena kandidatkinja izabere u zvanje redovnog profesora za oblast *bosnistika, kroatistika, srivistika, bosanski, hrvatski i srpski jezik, Savremeni (standardni jezik)*, (predmeti: Tvorba riječi, Leksikologija i leksikografija, Uvod u standardni jezik, Fonetika i fonologija, Književnojezička politika u BiH od 70-ih do 90-ih godina 20. stoljeća), Opći predmet – Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik 1 i 2).

Postupak izbora akademskog osoblja završava se zasnivanjem radnog odnosa na način utvrđen u odredbama čl. 94. Zakona o visokom obrazovanju i čl.151 Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Na osnovu naznačenog odlučeno je kao u dispozitivu.

#### *Pouka o pravnom lijeku:*

Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

REKTOR

prof.dr. Rifat Škrijelj

Dostavljeno:

-Izabranoj putem Filozofskog fakulteta

-Filozofskom fakultetu

-Službi za plan i analizu

-Arhivi x 2

**B I O G R A F I J A (CV) I SPISAK OBJAVLJENIH NAUČNIH RADOVA,  
PROJEKATA, PATENATA ILI ORIGINALNIH METODA IZ OBLASTI  
HUMANISTIČKE NAUKE (NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI – FILOLOGIJA,  
BOSNISTIKA, KROATISTIKA, SRBISTIKA, BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI  
JEZIK)**

**Ime i prezime:** Amela Šehović

**Datum rođenja:** 2. 7. 1973. godine

**Mjesto rođenja:** Sarajevo

**Obrazovanje:** doktorska disertacija uspješno odbranjena 4. 4. 2007. godine, tema disertacije: "Analiza konverzacije u bosanskohercegovačkim dramama 20. vijeka (sociolingvistički pristup)", 203 str., mentor: prof. dr. Senahid Halilović

magisterski rad uspješno odbranjen 4. 9. 2002. godine, tema rada: "Stilski markirana leksika u razgovornom bosanskem jeziku", 252 str., mentorica: prof. dr. Marina Katnić-Bakaršić

upisan postdiplomski studij iz lingvistike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1997. godine, ispiti položeni sa prosječnom ocjenom 9,2

odbranjen diplomski rad i na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik, tema rada: "Tuđi i autorski govor u romanu 'Istočni diwan' Dževada Karahasana"

završen Filozofski fakultet u Sarajevu 1996. godine (Odsjek za književnosti naroda BiH) s prosječnom ocjenom 9,9; tema diplomskoga rada: "Pripovjedačko djelo Skendera Kulenovića"

završena Prva gimnazija u Sarajevu 1992. godine

**Usavršavanja:** studijski boravak u Wuerzburgu, Njemačka, u trajanju od dva mjeseca 2008. godine na Institutu za slavensku filologiju

boravak na internacionalnom seminaru posvećenom sociolingvističkim temama u Wuerzburgu, Njemačka, od 20. 11. 2001. do 24. 11. 2001.

studijski boravak u Wuerzburgu, Njemačka, u trajanju od tri mjeseca 2000. godine na Institutu za slavensku filologiju

<b>Priznanja:</b>	nagrada grada Grenobla 1996. godine, uručena u Rektoratu Sarajevskog univerziteta, za deset najboljih studenata navedenoga univerziteta
<b>Naučni skupovi, kongresi i konferencije</b>	<p>Beograd, Srbija (13. 11. 2024) – konferencija časopisa "Novorečje" i Filološkog udruženja "Reči" pod nazivom "Nove reči na društvenim medijima", plenarno izlaganje: "Novi(ja) anglicizmi na društvenim mrežama"</p> <p>Ljubljana, Slovenija (17-20. 9. 2024), naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi pri Međunarodnom komitetu slavista u organizaciji Slovenske akademije nauke i umjetnosti i Univerziteta u Mariboru, referat: "Tvorbeno-semantičko gnijezdo lekseme <i>star</i> u bosanskom jeziku"</p> <p>Beograd, Srbija (13. 11. 2023), konferencija časopisa "Novorečje" i Filološkog udruženja "Reči" pod nazivom "Nove reči u govoru dece i mladih i u tekstovima za decu i mlade", referat (sa Elmom Durmišević): "Razgovorna leksika generacije X u izabranim djelima bosanskohercegovačke književnosti za mlade"</p> <p>Sarajevo, Bosna i Hercegovina (22. 9. 2023), konferencija Sarajevskog otvorenog centra "Ka rodno nebinarnim jezičkim praksama", referat: "Od rodno (ne)osjetljivog ka rodno neutralnom (nebinarnom) jeziku"</p> <p>Ohrid, Makedonija (30. 5-2. 6. 2023), naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi pri Međunarodnom komitetu slavista u organizaciji Filozofskog fakulteta u Skoplju, referat: "Glagoli u bosanskom jeziku motivirani germanizmima"</p> <p>Beograd, Srbija (15. 5. 2023) – online, okrugli sto "Deantroponomni neologizmi kao ključne reči epohe", referat (sa Elmom Durmišević): "Deantroponomni neologizmi kao ključne riječi epohe u bosanskom jeziku"</p> <p>Sarajevo, Bosna i Hercegovina (23-24. 3. 2022), skup "Etnokulturni stereotipi u slavenskim, germanskim, romanskim i orijentalnim jezicima: sličnosti i razlike u percepciji Drugoga", referat (sa Elmom Durmišević): "Etnokulturni stereotipi u vicevima na bosanskom jeziku"</p> <p>Zagreb, Hrvatska (23-24. 2. 2023), znanstveno-stručni skup "Tekst u središtu p(r)oučavanja jezika", plenarno izlaganje: "Jezički pejzaž Sarajeva: analiza grafića"</p> <p>Sarajevo, Bosna i Hercegovina (27-28. 5. 2022), skup "Leksikografski postupak u različitim tipovima referentnih djela", referat: "Anglicizmi u rječnicima bosanskog jezika s početka 21. vijeka – etimološka perspektiva"</p>

Beograd, Srbija (12. 5. 2022) – online, okrugli sto "Slivenice i ostali tipovi neologizama u slovenskim jezicima", referat (sa Elmom Durmišević): "Slivenice na bosanskohercegovačkim internetskim portalima"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (2-4. 3. 2022), konferencija "Razvoj lingvističke bosnistike", referat: "Standardološka leksikografija bosanskog jezika: stanje i perspektiva"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (17-19. 9. 2021), kombinirano, Treći bosanskohercegovački slavistički kongres, referat: "Leksika u časopisima za mlade"

Bratislava, Slovačka (7-9. 9. 2021), online, naučna konferencija Komisije za stilistiku pri Međunarodnom komitetu slavista u organizaciji Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka, referat: "Stil časopisa za mlade"

Prešov, Slovačka (7-9. 9. 2021), online, naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi pri Međunarodnom komitetu slavista u organizaciji Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta i Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, referat: "Neologizmi i okazionalizmi u bosanskohercegovačkim elektronskim medijima"

Cetinje, Crna Gora (10–12. 9. 2019), referat (sa Đenitom Haverić): "Recepcija perzijskog jezika među govornicima bosanskog i crnogorskog jezika"

Moskva, Rusija (13–14. 5. 2019), naučna konferencija Komisije za stilistiku pri Međunarodnom komitetu slavista u organizaciji МГУ имени М. В. Ломоносова Факультет журналистики, referat: "Globalizacijski trendovi u časopisima za mlade – leksikostilistički aspect

Minsk, Bjelorusija (4–7. 6. 2019), naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi pri Međunarodnom komitetu slavista u organizaciji Bjeloruske akademije nauka, referat: "Tvorbeni aspekti nomina professionis u rječnicima bosanskog jezika s početka 21. vijeka"

Beograd, Srbija (20–26. 8. 2018), Međunarodni slavistički kongres, referat: "Anglicizmi – motivatori u tvorbi glagolskih izvedenica u savremenom bosanskom jeziku"

Banja Luka, Bosna i Hercegovina (18–20. 5. 2017), naučna konferencija Komisije za stilistiku pri Međunarodnom komitetu slavista u organizaciji Matice srpske i Instituta za slavistiku Karl-Franzens-Universitaet Graz, referat: "Emotikoni kao nosioci ekspresivnosti i stilske izražajnosti"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (4–7. 4. 2017), naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi pri Međunarodnom komitetu slavista u organizaciji Slavističkog komiteta i Filozofskog fakulteta u Sarajevu, referat: "Glagolski univerbi u bosanskom jeziku"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (14. 3. 2017), naučna konferencija u organizaciji Instituta za jezik Sarajevo, referat: "Frazeme u dramama Alije Isakovića"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (12–14. 5. 2016), naučna konferencija u organizaciji International Burch University, referat sa Đenitom Haverić: "Zero Semantic Extension of the Persian Origin Words in the Contemporary Bosnian Language"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (12–14. 5. 2016), naučna konferencija u organizaciji International Burch University, referat sa Đenitom Haverić: "Sufiksi orijentalnog porijekla u bosanskom jeziku"

Graz, Austrija (21–26. 3. 2016), naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi pri Međunarodnom komitetu slavista u organizaciji Instituta za slavistiku Karl-Franzens Universitaeta u Grazu, referat: "Skraćivanje riječi na internetskim forumima"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (28. i 29. 5. 2015), Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, referat (sa Đenitom Haverić): "Mjesto i funkcija farsizama u bosanskom jeziku"

Maribor, Slovenija (25–29. 5. 2015), naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi pri Međunarodnom komitetu slavista u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Mariboru, referat: "Pragmatički aspekti deminucije u svakodnevnoj komunikaciji (sa osvrtom na tvorbena obilježja deminutivnih imenica)"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (12. i 13. 3. 2015), Drugi simpozij o bosanskom jeziku u organizaciji Instituta za jezik, referat (sa Đenitom Haverić): "Stilistički aspekti upotrebe riječi perzijskog porijekla u savremenom bosanskom jeziku"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (29. i 30. 5. 2014), naučna konferencija "Sarajevski filološki susreti III" u organizaciji Bosanskog filološkog društva i Filozofskog fakulteta Sarajevo, referat: "Manjinski jezici u Bosni i Hercegovini u sučeljenju sa standardnim jezicima"

Lutherstadt Wittenberg, Njemačka (11–16. 5. 2014), naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi pri Međunarodnom komitetu slavista "Slavjanskoje slovoobrazovanije v sravnienij: teoretičeskie i pragmatičeskie aspekty" u organizaciji Martin-Luther-Universitaeta Halle-Wittenberg, referat: "Tvorbena obilježja *nomina professionis* u savremenom bosanskom jeziku"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (9–10. 5. 2014), naučna konferencija u organizaciji International Burch University, referat (sa Đenitom Haverić): "Turkish as the Language Mediating Acceptance of *Farsisms* in Bosnian"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (9–10. 5. 2014), naučna konferencija u organizaciji International Burch University, referat (sa Đenitom Haverić): "Derivative and Stylistic Features of Verbs of Words of Persian Origin in the Bosnian Language"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (1–6. 9. 2013), naučna konferencija u organizaciji Asocijacije za izučavanje perzijaniziranih društava (Association for the Study of Persianate Societies) sa sjedištema u New Yorku i Sarajevu, referat (sa Đenitom Haverić): "Words of Persian Origin in the Contemporary Bosnian Language"

Beograd, Srbija (28–30. 5. 2012), naučna konferencija Komisije za tvorbu riječi pri Međunarodnom komitetu slavista "Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima" u organizaciji Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Biblioteke Grada Beograda, referat: "Univerbacija u razgovornom bosanskom jeziku"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (22. 10. 2011), naučni skup "Čovjek, Bosna i svijet u umjetničkim vidicima Abdulaha Sidrana" u organizaciji Preporoda, referat: "Analiza diskursa moći u Sidranovoj drami *U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce*"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (26. i 27. 5. 2011), Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres u organizaciji Slavističkoga komiteta, referat: "Novi anglicizmi u bosanskom jeziku – neriješeno pitanje njegove ortografske norme"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (9. i 10. 12. 2010), naučna konferencija "Sarajevski filološki susreti I" u organizaciji Bosanskog filološkog društva i Filozofskog fakulteta Sarajevo, referat: "Analiza diskursa u drami *Veliki vezir Derviša Sušića*"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (8. 5. 2010), naučni skup "Sjene gradova: Karahasanovo književno i filozofsko djelo" u organizaciji Preporoda, referat: "Kako jezik odražava moć (na primjeru drame *Tamo je dobro Dževada Karahasana*)"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina (22. i 23. 5. 2009), naučni skup "Jezik i mediji" u organizaciji SALK-a, referat: "Utjecaj medija na razvoj bosanskog jezika"

Tuzla, Bosna i Hercegovina (14. 9–16. 9. 2007) – referat: "Etikete za obraćanje (na primjeru bosanskohercegovačkih drama 20. vijeka)"

Pečuh, Mađarska (9. 12–11. 12. 2004) – referat: "Oslovljavanje u dramama s prikazom tradicionalne bošnjačke sredine"

Pečuh, Mađarska (6. i 7. 12. 2002) – referat: "Poređenje i kontrast u frazemama razgovornoga stila"

**Kolokviji i simpoziji:** Zagreb, Hrvatska, Znanstveni kolokvij "Pedeset godina feminističke lingvistike: odjeci u kulturi i društvu" (15. 9. 2023), referat "Začeci feminističke lingvistike u lingvističkoj bosnistici"

Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Drugi međunarodni simpozij "Istraživanje turske kulture" (4. i 5. 9. 2015), referat sa Đenitom Haverić "Utjecaj turskog jezika na fonološku i semantičku adaptaciju farsizama u bosanskom jeziku"

Graz, Austrija, međunarodni simpozij "Ivo Andrić u evropskom kontekstu" (8. i 9. 10. 2010), referat: "Leksika u pripovijetkama iz austrougarskog perioda Ivo Andrića"

Sarajevo, međunarodni lingvistički kolokvij (22. i 23. 12. 2006) – referat: "Leksičke promjene kao pokazatelj društvenih promjena"

**Radionice:** Varna, Bugarska (11. i 12. 9. 2013), internacionalni seminar "The challenges of multilingual urban communities – the South East European perspective", u okviru projekta LUCIDE – Languages in Urban Communities Integration and Diversity for Europe

Brisel, Belgija (5. i 6. 3. 2013), međunarodna konferencija "Multilingualism and the Individual", u okviru projekta "Language Rich Europe"

London, Velika Britanija (3. 4. i 5. 12. 2012), međunarodna konferencija "Multilingualism and the Individual", u okviru projekta "Language Rich Europe"

Graz, Austrija (16, 17. i 18. 2. 2011), radni sastanak u radionici Evropskog centra za savremene jezike, tema radionice: „Minority languages, collateral languages and bi-/plurilingual education – Interlinguistic Competences and Intercomprehension (EBP-ICI)”

Graz, Austrija (18. i 19. 5. 2010), radni sastanak u radionici Evropskog centra za savremene jezike, tema radionice: „Minority languages, collateral languages and bi-/plurilingual education – Interlinguistic Competences and Intercomprehension (EBP-ICI)”

**Gostovanja:** predavanje "Lektorske nedoumice u pogledu statusa novih riječi preuzetih iz stranih jezika" održano na poziv Udruženja prevodilaca u Centru "Andre Malraux" 14. 4. 2012. godine

predavanje "Etikete za obraćanje ženama u savremenom bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku" održano na poziv Udruženja mladih lingvista i prevodilaca u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije 5. 2. 2011. godine

predavanje "Leksika razgovornog bosanskog jezika" za osnovnoškolske nastavnike i srednjoškolske profesore bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika održano na poziv Prosvjetno-pedagoškog zavoda u Sarajevu 14. 1. 2009.

predavanje "Upotreba mocijnih sufiksa u savremenom bosanskom jeziku" održano u Udruženju mladih lingvista i prevodilaca u Sarajevu 18. 11. 2007.

gostujuće predavanje "Jezik i identitet" (2 nastavna sata) na predmetu Sociolingvistika (predavač prof. dr. Senahid Halilović) za postdiplomce na kolegiju Lingvistika na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 15. 6. 2007.

gostujuće predavanje "Jezik i rod" (2 nastavna sata) na predmetu Sociolingvistika (predavač prof. dr. Senahid Halilović) za postdiplomce na kolegiju Lingvistika na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 14. 6. 2007.

gostujuće predavanje "Jezik i moć" (2 nastavna sata) na predmetu Sociolingvistika (predavač prof. dr. Senahid Halilović) za postdiplomce na kolegiju Lingvistika na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 1. 6. 2007.

učešće u okruglom stolu u aktuelnoj jezičkoj situaciji u Bosni i Hercegovini na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, Slovenija, 22. 10. 2004.

#### **Saradnja sa institucijama:**

članica tima za recenziju udžbenika za 8. razred devetogodišnje škole (2011. godine)

članica tima za recenziju udžbenika za 5. razred devetogodišnje škole (2008. godine)

članica Komisije za izradu srednjoškolskih planova i programa iz jezika (2001. godine), Komisija u sastavu: prof. dr. Senahid Halilović, prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna, Amela Šehović

#### **Učešće u radu komisija i drugih**

**tijela Fakulteta:** članica Komisije za izradu Smjernica za izbor u akademска zvanja (od februara do aprila 2023. godine)

članica Odbora za osiguranje kvaliteta na Filozofskom fakultetu u Sarajevu od 2019. godine do 2023, reizabrana 2023. godine

od 1. 2. 2018. do 31. 1. 2020. predsjednica Vijeća Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik

članica Komisije za izbor dekana Filozofskog fakulteta 2017. godine

članica Komisije za izbor dekana Filozofskog fakulteta 2013. godine

članica komisija za izbor u zvanje na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu: **Ivojević, pisac referata (docent); Kalabušić-Halač, pisac referata (asistent);** Durmišević-Cernica, pisac referata (docent, viši asistent); Ahmetspahić-Peljto, pisac referata (asistent); **Sadiković, članica Komisije (redovni profesor); Mešić, članica Komisije (redovni profesor);** Đuliman, članica Komisije (vanredni profesor); Čengić, članica Komisije (vanredni profesor); Bakšić, članica Komisije (redovni profesor); Smailagić, članica Komisije (redovni profesor); Puriš, članica Komisije (vanredni profesor); Sadiković, članica Komisije (vanredni profesor); Spahić, članica Komisije (vanredni profesor); Ivojević, članica Komisije (viši lektor).

#### **Angažiranost u institucijama i sl. koje unapređuju razvoj lingvistike**

članica Organizacijskog odbora Četvrtog bosanskohercegovačkog slavističkog kongresa

predsjednica Organizacijskog odbora skupa "Etnokulturalni stereotipi u slavenskim, germanskim, romanskim i orijentalnim jezicima: sličnosti i razlike u percepciji Drugoga" održanog 23. i 24. 3. 2023. (organizatori: Slavistički komitet i Univerzitet u Sarajevu –Filozofski fakultet)

članica Organizacijskog odbora skupa "Leksikografski postupak različitim tipovima referentnih djela" održanog 27. i 28. 5. 2022. (organizator: Centar za leksikologiju i leksikografiju ANUBiH)

članica Naučnog odbora međunarodne konferencije Leksikografski susreti u Beogradu planirane od 22. do 24. 5. 2020. (organizator: Odsjek za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu) – konferencija nije održana

članica Organizacijskog odbora Trećeg simpozija o bosanskom jeziku planiranog 19. i 20. 3. 2020, održanog 20. i 21. 5. 2021. (organizator: Institut za jezik u Sarajevu)

članica Centra za leksikologiju i leksikografiju ANUBiH (od 6. 11. 2019)

članica Upravnog odbora Društva za primijenjenu lingvistiku u Bosni i Hercegovini (od 28. 9. 2018)

članica Redakcije časopisa *Književni jezik* od 2021. godine

glavna urednica časopisa *Radovi Filozofskog fakulteta* od 12. 4. 2018. do marta 2022.

predsjednica Organizacijskog odbora u organizaciji Osamnaeste konferencije Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavista "Univerbacija/unverbizacija u slavenskim jezicima" (4. 4–7. 4. 2017)

članica Organizacijskog odbora naučne konferencije "Alija Isaković i bosanski jezik" održane 14. 3. 2017. (organizator: Institut za jezik u Sarajevu)

od 2017. godine članica iz Bosne i Hercegovine Komisije za stilistiku Međunarodnog komiteta slavista

od 2014. do 2020. godine voditeljica Centra za bosanski, hrvatski i srpski jezik pri Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti (NIRSA) Filozofskog fakulteta u Sarajevu

od 2012. godine članica iz Bosne i Hercegovine Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavista

članica Uredništva časopisa *Gradovrh* 2011. i 2012.

članica Organizacijskog odbora naučne konferencije "Sarajevski filološki susreti I" održane 9. i 10. 12. 2010. (organizatori: Bosansko filološko društvo i Filozofski fakultet Sarajevo)

u periodu od oktobra 2007. do oktobra 2009. godine predsjednica Sarajevskog akademskog lingvističkoga kruga (SALK);

u navedenom periodu organizirala 15 radnih tribina, okrugli sto "Putevima bosanskog jezika" (7. i 8. 12. 2007) i skup "Jezik i mediji" (22. i 23. 5. 2009)

članica Redakcije časopisa *Pismo* od 2003. do 2012. godine

**Objavljeno:** zbornik (ur.) *Etnokulturalni stereotipi u slavenskim, germanskim, romanskim i orijentalnim jezicima: sličnosti i razlike u percepciji Drugoga*, Slavistički komitet, Sarajevo, 2023.

zbornik (ur.) *Univerbacija/Unverbizacija u slavenskim jezicima*, zbornik (ur.) *Univerbacija/Unverbizacija u slavenskim jezicima*, Slavistički komitet, Sarajevo, 2018. (elektronsko izdanje, dostupno na:

rad "Od rodno (ne)osjetljivog ka rodno neutralnom (nebinarnom) jeziku u lingvističkoj bosnistici" (ur. J. Čaušević, A. Bašić, M. Vrebac), *Ka rodno nebinarnim jezičkim praksama*, Sarajevski otvoreni centar, Sarajevo, 2023, str. 17–28.

rad "Deantroponimni neologizmi kao ključne riječi epohe u bosanskom jeziku" (sa Elmom Durmišević), *Novorečje*, god. V (2023), br. 8, 61–75.

rad "Anglicizmi u rječnicima bosanskog jezika s početka 21. vijeka – etimološka perspektiva", *Leksikologija i leksikografija I* (ur. S. Halilović), Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo, 2023, str. 183–200.

rad "Slivenice na bosanskohercegovačkim internetskim portalima" (sa Elmom Durmišević), u: *Novorečje*, god. III (2022), br. 6, 43–62.

rad "Okazionalizmi na bosanskohercegovačkim internetskim portalima", u: *Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia* (ur. M. Ološtiak, Ľudmila Liptáková, Klaudia Bednárová-Gibová), Prešovská univerzita v Prešove, 2022, str. 357–365.

rad "Leksika u časopisima za mlade", u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres III* (ur. E. Durmišević i A. Ljevo-Ovčina), Slavistički komitet, 2022. (elektronsko izdanje, dostupno na:), str. 285–302.

rad "Stil časopisa za mlade", u: *Štýl – komunikácia – kultúra: K stému výročiu narodenia profesora Jozefa Mistrika (1921-2000)* (ur. Z. Popovičová Sedláčková), Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2021, str. 345–354.

rad "Perzijski jezik u mreži verbalnih asocijacija kod govornika bosanskog i crnogorskog jezika" (u koautorstvu sa Đenitom Haverić), u: Cetinjski filološki dani II, zbornik radova s naučnoga skupa održanog u Cetinju od 10. do 12. 9. 2019. godine, Crnogorski fakultet za jezik i književnost, Cetinje, 2021, str. 175–195.

rad "Etnokulturalni stereotipi u frazemama bosanskog jezika", u: *U zrcalima sjećanja... Zbornik radova u spomen na profesora Ilijasa Tanovića* (ur. A. Ljevo Ovčina, S. Kešo i A. Ibrišimović-Šabić), Filozofski fakultet u Sarajevu, 2020. (elektronsko izdanje, dostupno na: <http://www.ff-eizdavastvo.ba/Knjige/.aspx>), str. 113–129.

rad "Leksika orijentalnog porijekla u mikropontonimima Sarajeva" (u koautorstvu sa Đenitom Haverić), u: *DHS*, vol. 5, br. 4 (2020), str. 39–54.

rad "Iz ugla sociolingvistike: nomina professionis u rječnicima bosanskog jezika s početka 21. vijeka", u: *Славянская*

дэрываматрафія /*Slavic Derivatography* (ur. A. Lukašanec), Камісія па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў, Афармленне ВТАА “Права і эканоміка”, Мінск, 2020, str. 312–320.

rad ”Kulturološki uvjetovana tematska polja s riječima perzijskog porijekla u bosanskom jeziku” (u koautorstvu sa Đenitom Haverić), u: Bosanskohercegovački slavistički kongres (ur. Mehmed Kardaš i Emira Mešanović-Meša), 2019, god. 2, knj. 1, str. 191–204.

rad ”Anglicizmi – motivatori u tvorbi glagolskih izvedenica u savremenom bosanskom jeziku”, u: Bosanskohercegovački slavistički kongres (ur. Mehmed Kardaš i Emira Mešanović-Meša), 2019, god. 2, knj. 1, str. 229–242.

rad ”Problematika glagolskih univerba u bosanskom jeziku (Koliko je zaista neupitno njihovo postojanje?)”, u: *Univerbacija/Univerbizacija u slavenskim jezicima* (ur. Amela Šehović), zbornik radova sa Osamnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista, Slavistički komitet, Sarajevo, 2018, str. 455–467. (elektronsko izdanje, dostupno na: <http://www.slavistickikomitet.ba/Univerbacija/Univerbizacijauslavenskimjezicima.pdf>)

rad ”Emotikoni i njihove funkcije u svakodnevnoj komunikaciji”, u: *Multimedijalna stilistika* (ur. Danijel Dojčinović i Goran Milašin), zbornik radova sa Četvrte međunarodne naučne konferencije Komisije za stilistiku pri Međunarodnom komitetu slavista, Matica srpska, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz i Kommission für Stilistik beim Internationalen Slawistenkomitee, Banja Luka – Graz, 2018, str. 167–174.

rad ”Frazeme koje oslikavaju društvo u dramama Alije Isakovića”, u: *Alija Isaković i bosanski jezik* (ur. Alen Kalajdžija), zbornik radova sa naučne konferencije ”Alija Isaković i bosanski jezik”. Institut za jezik, Sarajevo, 2018, str. 231–240.

rad ”Skraćivanje riječi na internetskim forumima”, u: *Wortbildung und Internet* (ur. Branko Tošović i Arno Wonisch), zbornik radova sa Sedamnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz und Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee 2016, Graz, 2016, str. 405–418.

rad ”Sufiksi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku” (u koautorstvu sa Đenitom Haverić), *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics*, 3 (1), International Burch University, Sarajevo, 2016, str. 1–7.

rad "Zero Semantic Extension of the Persian Origin Words in the Contemporary Bosnian Language" (u koautorstvu sa Đenitom Haverić), *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics*, 3 (2), International Burch University, Sarajevo, 2016, str. 1–6.

rad "Stilistički aspekti upotrebe riječi perzijskog porijekla i njihovih izvedenica u savremenom bosanskom jeziku" (u koautorstvu sa Đenitom Haverić), u: *Drugi simpozij o bosanskom jeziku – istraživanje, normiranje i učenje bosanskog jezika – dosadašnji rezultati, potrebe i perspektive* (Sarajevo, 12–13. mart 2015) (ur. Alen Kalajdžija), Institut za jezik, Sarajevo, 2016, str. 367–379.

rad "Pragmatički aspekti deminucije u svakodnevnoj komunikaciji (sa osvrtom na tvorbena obilježja deminutivnih imenica)", u: *Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga* (ur. Irena Stramljič Breznik), zbornik radova sa Šesnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista, Filozofska fakulteta, Maribor – Bielsko-Biala – Budapest – Kansas – Praha, 2015, str. 375–385.

rad "Utjecaj turskog jezika na fonološku i semantičku adaptaciju farsizama u bosanskom jeziku" (u koautorstvu sa Đenitom Haverić), u: *Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu* (Tükas 2015), (ur. Doç. Dr. Hüseyin Gönel-Arş. Gör. Murat Gür. II) Bildirileri 4–5 Eylül 2015 Saraybosna, 2015, str. 78–86.

rad "Tvorbena obilježja nomina agentis et professionis u savremenom bosanskom jeziku", u: *Slavische Wortbildung im Vergleich: theoretische und pragmatische Aspekte* (ur. Swetlana Mengel), zbornik radova sa Petnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista, Berlin, 2014, str. 478–493.

rad "Tvvorbene i leksičke zanimljivosti u *Otkupu sirove kože* Abdulaha Sidrana", *Srpski jezik*, god. 19, br. 19, Beograd, 2014, str. 701–708.

rad "Razgovorna leksika u hip-hop pjesmama", u zborniku Sarajevskih filoloških susreta (ur. Ismail Palić i Munir Drkić), II/1, Sarajevo, 2014, str. 193–199.

rad "Derivative and Stylistic Features of Verbs of Words of Persian Origin in the Bosnian Language" (u koautorstvu sa Đenitom Haverić), u zborniku *Linguistics, culture and identity in foreign language education* (ur. Azamat Akbarov), 1st ed., International Burch University, Sarajevo, 2014, str. 133–139.

rad "Turkish as the Language Mediating Acceptance of Farsisms in Bosnian" (u koautorstvu sa Đenitom Haverić), u zborniku *Linguistics, culture and identity in foreign language education* (ur. Azamat Akbarov), 1st ed., International Burch University, Sarajevo, 2014, str. 561–566.

rad "Mijene akcenatske norme savremenog bosanskog jezika", *Književni jezik*, XXIV/1–2, Sarajevo, 2013, str. 113–120.

rad "Jezik u funkciji iskazivanja moći (na primjeru drame *Veliki vezir* Derviša Sušića)", *Pregled*, LIV/2, Sarajevo, 2013, str. 111–119.

rad "Analiza diskursa moći u drami A. Sidrana *U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce*", u specijalnom prilogu časopisa *Odjek*, LXV/3–4, Sarajevo, jesen–zima 2012, str. 105–109.

rad "Skraćivanje riječi u kratkim tekstualnim porukama (SMS-ovima) na bosanskom jeziku", *Gradovrh*, IX/9, Tuzla, 2012, str. 103–113.

rad "Univerbacija u bosanskom jeziku", u: *Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima* (ur. Rajna Dragičević), zbornik radova sa Četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista, Filološki fakultet, Beograd, 2012, str. 407–417.

rad "Poredbene frazeme u Andrićevim pripovijetkama nastalim između 1925. i 1941. godine", u: *Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten zweier Weltkriege – Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941)* (Hg. Branko Tošović), Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Beogradska knjiga, Graz – Beograd, 2012, str. 577–592.

rad "Rodna perspektiva u bosanskohercegovačkim dramama 20. vijeka", *Pregled*, LII/2, Sarajevo, maj – septembar 2011, str. 55–82.

rad "Leksika u pripovijetkama iz austrougarskog perioda Ive Andrića", u: *Die k. u. k. Periode in Leben und Schaffen von Ivo Andrić (1892–1922) – Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića(1892–1922)* (Hg. Branko Tošović), Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität – Beogradska knjiga, Graz – Beograd, 2011, str. 695–707.

rad "Etikete za obraćanje (na primjeru bosanskohercegovačkih drama 20. vijeka)", *Gradovrh*, VIII/8, Tuzla, 2011, str. 81–95.

rad "Zamjenice moći i solidarnosti u bosanskohercegovačkim dramama", *Gradovrh*, VII/7, Tuzla, 2010, str. 61–74.

rad "Kako jezik odražava moć (na primjeru drame *Tamo je dobro Dževada Karahasana*)", u specijalnom prilogu časopisa *Odjek*, LXIII/2, Sarajevo, ljeto 2010, str. 61–64.

rad "Govorni činovi kao parametri moći (na primjeru ekspresiva u bosanskohercegovačkim dramama", *Pismo*, VIII/1, Sarajevo, 2010, str. 101–118.

rad "Mjesto i funkcija anglicizama u savremenom bosanskom jeziku", *Pismo*, VII/1, Sarajevo, 2009, str. 122–138.

rad "Mocioni sufiksi u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku (u *nomina agentis et professionis*)", u zborniku *Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika* (ur. Branko Tošović i Arno Wonish), str. 273–292, Institut fuer Slawistik der Karl-Franzens-Universitaet – Institut za jezik, Graz – Sarajevo, 2009.

rad "Leksičke promjene – pokazatelj društvenih promjena", *Pismo*, V/1, Sarajevo, 2007, str. 48–58.

rad "Neologizmi u razgovornome stilu bosanskoga jezika", *Strani jezici*, XXXVI/1, Zagreb, 2007, str. 21–29.

rad "Pozdravi u bosanskohercegovačkim dramama 20. vijeka (sociolingvistička analiza)", *Pismo*, IV/1, Sarajevo, 2006, str. 26–42.

rad "Društveno-politička stvarnost – izvorište nastanka novih frazema u kolokvijalnom bosanskom jeziku", *Pismo*, III/1, Sarajevo, 2005, str. 109–115.

rad "Ekspresivni potencijal frazema u Muradbegovićevim dramama *Pomrćina krvi* i *Na Božnjem putu*", *Književni jezik*, XXII/1–2, Sarajevo, 2004, str. 122–132.

rad "Tuđi govor i govorna karakterizacija likova (na primjeru *Istočnoga diwana* Dževada Karahasana)", *Književni jezik*, XXI/2, Sarajevo, 2003, str. 77–86.

rad "Upotreba mocionih sufiksa (u *nomina agentis et professionis*) u savremenom razgovornom bosanskom jeziku", *Pismo*, I/1, Sarajevo, 2003, str. 73–92.

"Bibliografija radova u časopisu 'Književni jezik' (1982–1991)", *Književni jezik*, XXI/1, Sarajevo, 2003, str. 61–83.

rad "Eufemizmi i tabu-riječi", *Književni jezik*, XXI/1, Sarajevo, 2003, str. 53–60.

rad "Mjesto funkcionalne stilistike u nastavi jezika i književnosti", *Naša škola*, XLVII/18, Sarajevo, 2001, str. 99–104.

osvrт "Slovenski ili slovenački?", *Književni jezik*, god. XXII/1–2, Sarajevo, 2004, str. 134–135.

prikaz zbornika *Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia*, ur. M. Ološtiak, Ľudmila Liptáková, Klaudia Bednárová-Gibová, "Neološka tvorba riječi u slavenskim jezicima", *Radovi Filozofskog fakulteta*, knj. XXVI, Sarajevo, 2023, str. 537–545.

prikaz zbornika *Slowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej*, ur. Paweł Kowalski, "Tvorba riječi i komunikacija", *Radovi Filozofskog fakulteta*, knj. XXIV, Sarajevo, 2021, str. 537–545.

prikaz knjige *Jeziku je svejedno* A. Starčevića, M. Kapovića i D. Sarić, "Jezik u raljama preskriptivizma", DHS (2) 2021, str. 529–534.

prikaz zbornika *Глабалізацый і славянскае словаўтварэнне/Globalization and Slavic word formation*, ur. Аляксандр Лукашанец, "Globalizacijski uticaji na derivatologiju slavenskih jezika", DHS (1) 2021, str. 503–506.

prikaz knjige *Pragmatika* S. Bakšić i H. Bulića (s Merimom Osmankadić), *Radovi Filozofskog fakulteta*, knj. XXIII, Sarajevo, 2020, str. 355–362.

prikaz zbornika radova sa Sedamnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista "Wortbildung und Internet", *Radovi Filozofskog fakulteta*, knj. XX, Sarajevo, 2017, str. 303–305.

prikaz zbornika radova sa Šesnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista "Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga", *Radovi Filozofskog fakulteta*, knj. XIX, Sarajevo, 2016, str. 155–158.

prikaz zbornika radova sa Petnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista "Slavische Wortbildung im Vergleich: theoretische und pragmatische Aspekte", *Radovi Filozofskog fakulteta*, knj. XVIII, Sarajevo, 2015, str. 217–220.

prikaz zbornika radova sa Četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista *Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima*, *Pismo*, XI/1, Sarajevo, 2013, str. 234–235.

prikaz knjige *Rod i jezik* S. Savić, V. Mitro, G. Štasni i M. Čanak, *Pismo*, VIII/1, Sarajevo, 2010, str. 324–326.

prikaz knjige *Stilistika* M. Katnić-Bakaršić, *Radovi Filozofskog fakulteta*, knj. XIII, Sarajevo, 2004, str. 406–407.

prikaz knjige *Stilistika dramskog diskursa* M. Katnić-Bakaršić, *Pismo*, I/1, Sarajevo, 2003, str. 305–307.

- Recenzije:**
- Bosanski jezik kao strani jezik*, Zenaida Karavdić, 2010.
- Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima*, Sandra Zlotrg i Jasmina Čaušević, 2011.
- Žamor večernjaka u košćelama: lingvostilistikom kroz Grozdanin kikot*, Bernisa Puriš, 2015.
- Critical and Comparative Perspectives on American Studies*, ur. Ksenija Kondali i Faruk Bajraktarević, 2016.
- Akcenat u standardnom bosanskom jeziku*, Elmedina Alić, 2017.
- Pragmatički aspekti romana Ponornica Skendera Kulenovića*, Halid Bulić, 2018.
- Rudarska terminologija u Varešu*, Jasminka Ibrišimović, 2018.
- Neki aspekti frazeoloških i paremioloških studija u španskom i bosanskom jeziku*, Edina Spahić i Isabel Leal, 2018.
- Školski pravopis bosanskog jezika*, Senahid Halilović, 2019.
- Pragmatika*, Sabina Bakšić i Halid Bulić, 2019.
- Otkrivanje teksta. Prilozi semiotici kulture*, Vedad Smailagić, 2019.
- Language and Literature of Roma within Translation in the Western Balkans: Poetry in Self-translation*, Hedina Sijerčić-Tahirović, 2019.
- O glagolskom aspektu u prijevodima na italijanski jezik romana Ive Andrića Travnička hronika*, Nermina Čengić, 2020.
- Standardni srpski jezik 2: Morfologija*, Milan Ajdžanović, 2022.
- Bosanski pravopis*, Refik Bulić, 2022.
- Recenzentica za *Bosanski jezik*, DHS, *Književni jezik*, *Pismo*, *Suvremenu lingvistiku*, zbornik s konferencije posvećene djelu Alije Isakovića, zbornik Slavističkog komiteta BiH (2019), zbornik Slavističkog komiteta BiH (2022), zbornik radova s konferencije *Nova promišljanja o djetinjstvu* (Hrvatska, 2022), *Fluminensi* (Rijeka, 2023), Leksikografske susrete (Beograd, 2024)

- Projekti:**
- voditeljica projekta "Etnokulturni stereotipi u slavenskim, germanskim, romanskim i orijentalnim jezicima: sličnosti i razlike u percepciji Drugoga" pri Slavističkom komitetu BiH (2022. i 2023. godina)
  - učesnica projekta "Dictionary of Slovak Neologisms (lexicographic, lexicological and comparative Slavonic research)" pri Univerzitetu Prešov u Prešovu, Slovačka, predstavnica BiH (2022. godine)
  - voditeljica projekta "Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku" pri Institutu za jezik u Sarajevu (2016. godine)
  - voditeljica projekta cjeloživotnog učenja "Izazovi podučavanja bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti u savremenom kulturnom i društvenom kontekstu BiH" (2015. godine), suvoditelj projekta: prof. dr. Sanjin Kodrić
  - učesnica projekta "Modernizacija i harmonizacija nastavnih planova i programa u svrhu unaprjeđenja kvaliteta obrazovne politike i jačanja odgovornosti i transparentnosti u obrazovanju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu" (2014–2016), voditeljica projekta: doc. dr. Ksenija Kondali
  - saradnica u projektu "Language Rich Europe", nastalom kao rezultat saradnje Britanskog savjeta (British Council) i Filozofskog fakulteta u Sarajevu (2012. i 2013. godine)
  - saradnica u projektu "Andrić Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu", čiji je utečnjitelj Institut za slavistiku Univerziteta u Grazu, Austrija (2010. i 2011. godine) – rukovodilac projekta: prof. dr. Branko Tošović
  - saradnica u projektu "Diskursna analiza: ka interkulturnoj komunikaciji", koji je rezultat naučno-tehničke saradnje između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine (2006. i 2007. godina) – vođe projekta: prof. dr. Vesna Požgaj-Hadži (Republika Slovenija) i prof. dr. Marina Katnić-Bakarić (Bosna i Hercegovina)
  - saradnica u timskom projektu prevođenja Microsoftovih programa na bosanski jezik (2006. godina)
  - saradnica u projektu "Općeslavenski lingvistički atlas" Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (2005, 2006, 2007. i 2008. godina) – učestvovala na zasjedanjima OLA u Krakovu, Poljska (2005. godine), Strugi, Makedonija (2006. godine), Bautzenu, Njemačka (2007. godine) i Sarajevu, Bosna i Hercegovina (2008. godine)
  - saradnica u projektu "Slovenski i bosanski, hrvatski, srpski jezik u novim društvenim okolnostima", koji je rezultat naučno-tehničke saradnje između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine (2003. i 2004. godina) – vođe projekta: prof. dr. Vesna Požgaj-Hadži

Elma Durmišević, tema: *Uzvični pragmemi – komunikacijska, tvorbena i stilistička analiza* (rad odbranjen 11. 12. 2014)

**b) odbranjeni radovi**

- (završni radovi, MA)
1. Nudžejma Hindija, tema: Leksika u vicevima na bosanskom jeziku (rad odbranjen 10. 7. 2024. godine)
  2. Lejla Đipa, tema: *Sakralna leksika u rječnicima savremenog bosanskog jezika* (rad odbranjen 20. 7. 2022. godine)
  3. Merima Dedović, tema: *Germanizmi u rječnicima savremenog bosanskog jezika* (rad odbranjen 16. 2. 2022. godine)
  4. Adisa Selava, tema: *Poredbene frazeme u romanu Tyrđava Meše Selimovića* (rad odbranjen 27. 10. 2021. godine)
  5. Lejla Čajić, tema: *Terminološka leksika u rječnicima savremenog bosanskog jezika* (rad odbranjen 27. 10. 2021. godine)
  6. Irma Tabak, tema: *Žargonizmi i vulgarizmi u romanu Tvoj sin Huckleberry Finn Bekima Sejranovića* (rad odbranjen 2. 2. 2021)
  7. Amra Delić, tema: *Tabu riječi i žargonizmi u djelu Car si ove heste Nedžada Ibrišimovića* (rad odbranjen 2. 9. 2020)
  8. Ramiza Hadžić, tema: *Imenice s konkurentnim sufiksima -lac i -telj u dnevnim novinama na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku* (rad odbranjen 5. 11. 2019. godine)
  9. Belma Duraković, tema: *Neologizmi u savremenom bosanskom jeziku* (rad odbranjen 25. 10. 2017. godine)
  10. Ajla Gojak, tema: *Nomina professionis ženskog roda u normativnim priručnicima bosanskog jezika* (rad odbranjen 17. 10. 2017. godine)
  11. Senada Zejnilović-Balijagić, tema: *Tematska podjela leksike orijentalnog porijekla u zbirci 101 sevdalinka* (rad odbranjen 14. 3. 2017. godine)
  12. Amera Spahić, tema: *Poredbene frazeme u djelima Aleksandra Hemona* (rad odbranjen 12. 4. 2016. godine)
  13. Sabina Begić, tema: *Turcizmi u romanu "Pobune" Derviša Sušića* (rad odbranjen 18. 11. 2015. godine)
  14. Amina Šurković, tema: *Promjene u žargonu razgovornog bosanskog jezika od devedesetih godina XX vijeka do danas* (rad odbranjen 15. 1. 2015)
  15. Amila Selimović, tema: *Anglicizmi u javnom diskursu u Bosni i Hercegovini* (rad odbranjen 13. 10. 2014)
  16. Adaleta Kadić, tema: *Poredbene frazeme u pripovijetkama Ćamila Sijarića Miris lišća orahova i Rimski prsten* (rad odbranjen 24. 12. 2012)
  17. Alma Avdihodžić, tema: *Etikete za obraćanje u televizijskim emisijama političkog i zabavnog karaktera* (rad odbranjen 18. 4. 2012)
  18. Azra Hodžić, tema: *Negativno lice likova u dramskom opusu Ahmeda Muradbegovića (iz ugla teorije učtivosti)* (rad odbranjen 15. 2. 2012)
  19. Aldina Ademović, tema: *Novije posuđenice iz engleskog, arapskog i turskog jezika u savremenom bosanskom jeziku* (rad odbranjen 1. 2. 2012)
  20. Semira Džanić, tema: *Teorija učtivosti i komedije Nenada Veličkovića* (rad odbranjen 30. 11. 2011)

21. Samra Kunovac, tema: *Aspekti jezika i roda u ženskim časopisima*  
(rad odbranjen 31. 10. 2011)

#### **4. Predavanja na drugim univerzitetima:**

predavanje "Jezički pejzaž Sarajeva" na Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Instituts für Slawistik, Austrija, 2. 12. 2024.

gostujući profesor u okviru programa Erasmus plus s predavanjima na Univerzitetu u Heidelbergu, Njemačka, u periodu od 13. 5. do 17. 5. 2024;

predavanja: "Etnokulturalni stereotipi u frazemama i vicevima na bosanskom jeziku" (16. 5. 2024)

"Od rodno (ne)osjetljivog ka rodno neutralnom (nebinarnom) jeziku u lingvističkoj bosnistici" (16. 5. 2024)

gostujući profesor u okviru programa Erasmus plus s predavanjima na Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija, u period od 9. 5. do 13. 5. 2022;

predavanja: "Etnokulturalni stereotipi u frazemama na bosanskom jeziku" (10. 5. 2022)

"Stil časopisa za mlade" (11. 5. 2022)

predavanje "Aktuelna pitanja bosanskog jezika u teoriji i praksi" na Univerzitetu u Ljubljani (Filozofski fakultet), Slovenija, 6. 1. 2021.

gostujući profesor u okviru programa Erasmus plus s predavanjima na Univerzitetu Martin Luther Halle-Wittenberg, Njemačka, u periodu od 6. 11. do 11. 11. 2017;

predavanja: "Univerbacija u bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku" (7. 11. 2017)

"Žargon u bosanskom jeziku" (8. 11. 2017)

"The Bosnian Language in the Diaspora" (9. 11. 2017)

gostujući profesor s predavanjima iz Tvorbe riječi u ljetnom semestru školske 2015/2016. godine na Hypo-Alpen Adria Universitaetu u Klagenfurtu, Austrija

predavanje "Žargon bosanskog jezika" održano na poziv Instituta za slavistiku Karl-Franzens-Universitäta u Grazu 24. 4. 2013.

predavanje "Nomina professionis ženskog roda u savremenom bosanskom jeziku" održano na poziv Instituta za slavistiku Karl-Franzens-Universitäta u Grazu 23. 4. 2013.

predavanje "Sarajevski žargon" održano na poziv Instituta za slavistiku Alpen-Adria Universitaet Klagenfurt u Klagenfurtu 26. 4. 2012.

predavanje "Jezik i rod" održano na poziv Instituta za slavistiku Alpen-Adria Universitaet Klagenfurt u Klagenfurtu 25. 4. 2012.

predavanje "Pozdravi (na primjeru bosanskohercegovačkih drama 20. vijeka)" na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, Slovenija, 14. 12. 2007.

predavanje "Sociolingvistički aspekti oslovljavanja u bosanskohercegovačkim dramama" na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, Slovenija, 19. 12. 2006.

predavanje "Mocioni sufíksi u bosanskom jeziku" na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, Slovenija, 21. 10. 2004.

predavanje "Žargonizmi u bosanskom jeziku" na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, Slovenija, 14. 10. 2003.

seminar o leksici bosanskoga jezika na Institutu za slavensku filologiju Wuerzburgu, Njemačka, od 13. 1. 2003. do 17. 1. 2003.

<b>Strani jezici:</b>	engleski	<u>aktivno</u> pasivno	dobro	služi se
	njemački	aktivno <u>pasivno</u>	dobro	<u>služi se</u>
	ruski	aktivno <u>pasivno</u>	dobro	služi se
	italijanski	aktivno pasivno	<u>dobro</u>	služi se

Dr ZORICA RADULOVIC, redovni profesor

Studijski program za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti  
Studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti  
Filozofski fakultet, Nikšić  
Univerzitet Crne Gore

#### BIOGRAFIJA

Zorica Radulović rođena je 15. septembra 1960. godine u Novom Selu kod Danilovgrada. Osnovnu školu završila je u Spažu a gimnaziju u Danilovgradu. Dobitnik je diplome „Luča“. Studije srpskohrvatskog jezika i književnosti završila je u redovnom roku sa srednjom ocjenom 8,54 u toku studija i ocjenom 10 (deset) na diplomskom ispitu (Jezik Marka Miljanova). Prvi je diplomirani profesor na ovom odsjeku. Uspjeh u toku studija omogućio joj je da odmah upiše postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, smjer – Nauka o jeziku. Ispite predviđene programom postdiplomskih studija ispolagala je na vrijeme i sa najvećim ocjenama. Magistarski rad na temu – *Razvoj gramatičke misli u Srbiji i Crnoj Gori do 1850. godine* – obabrana je 20. juna 1986. godine. Odmah po obbrani magistarskog rada uzela je temu za doktorsku disertaciju – *Jezik i stil Ćeda Vukovića* – koju je obabrila na Filološkom fakultetu u Beogradu 10. maja 1991. godine.

#### Podaci o radnim mjestima i izborima u zvanje

Poslije završetka studija (1983. godine) Zorica Radulović počela je da radi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću kao asistent-pripravnik za srpskohrvatski jezik i književnost, a 1983. godine izabrana je za asistenta na istom odsjeku. Vodila je vježbe iz Savremenog srpskohrvatskog jezika na odsjecima za strane jezike (Odsjek za engleski jezik i Odsjek za ruski jezik).

U prvom izbornom periodu 1983.-1985. godine (asistent-pripravnik) vodila je vježbe iz Sintakse priste i složenc rečenice i iz Sintakse padaža i glagola. U drugom izbornom periodu, 1985.-1991. godine (asistent), vodila je prosčiminske vježbe iz Sintakse I i II. Godine 1991 izabrana je za docenta na istom fakultetu za Savremeni srpski jezik (Fonetika i fonologija), a 1997. godine reizabrana je u isto zvanje i za istu disciplinu. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 29. marta 2002. godine. Pored Fonetike i fonologije u toku 2004. godine, predavala je na istom odsjeku i Stilistiku, a od 2005. Morfologiju i Tvorbu riječi. Od 2006. godine predaje i Lingvističku stilistiku i dio Sintakse padaža i glagola (seminarski radovi).

U zvanje redovnog profesora izabrana je 5. jula 2007. godine i od tada predaje Standardizaciju i pravopis, Fonetiku i fonologiju, Morfologiju, Tvorbu riječi i Lingvističku stilistiku I i II na Studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti i Stilistiku na Studijskom programu za engleski jezik i književnosti (specijalističke studije).

U toku 2006. godine vršila je funkciju rukovodioca Studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Bila je mentor za dvadeset pet diplomskih radova, a pod njenim mentorstvom je u izradi i više magistarskih radova i doktorskih disertacija. Član je Odbora za jezik CANU. Prvi je urednik časopisa za jezik i književnost „Riječ“.

Autor je šest knjiga i 142 priloga iz jezičke i stilске problematike. Objavila je i oko četrdesetak osvrta na književnu produkciju.

## BIBLIOGRAFIJA PROF. DR ZORICA RADULOVIĆ

### I Knjige

1. »Razvoj gramatičke misli u Srbiji i Crnoj Gori do 1850. godine«, NIO »Univerzitetska riječ«, Nikšić, 1990. 108 str.
2. »Jezik i stil Čeda Vukovića«, ITP »Unireks« D.D. Nikšić, 1994, 238 str.
3. »Alhemija riječi«, Unireks, Podgorica, 2002, 248 str.
4. »Iz jezičke problematike«, Kolo, Kulturno-prosvjetna zajednica, Podgorica, 2004, 190 str.
5. »Pjesma i žena« (antologija), Kolo, Nikšić, 2006, 370 str.
6. Ogledi, prikazi, stavovi, Unireks – Janiks, Podgorica 2011, 297 str.

### II Prilozi iz pravopisa, prikazi na knjige i naučni radovi:

1. »Koliko se pravilno izražavamo«, Omladinski pokret, br. 124, Titograd, 1984;
2. »Kad svaka ptica uzme svoje pero....«, OP, br. 125, Titograd, 1984;
3. »Dijete domaće-ime strano«, OP, br. 129, 1985;
4. »Male jezičke anomalije«, OP, br. 131, 1985;
5. »Kako – kad se pokolebam«, OP, br. 134, 1985;
6. »Na Cetinju ili u Cetinju«, OP, br. 134, 1985;
7. »O nekim pravopisnim mogućnostima2, OP, br. 135, 1985;
8. »O crnogorskom književnojezičkom izrazu« (pričaz: B. Ostojić, »O crnogorskom književnojezičkom izrazu, NIO »UR«), OP, br. 138, 1985;
9. »Problemi 'poetske gramatike« (pričaz: D. Jović, »Jezički sistem i poetska gramatika«), OP, br. 143-144, 1986;
10. »Srpskohrvatski jezik za strance« (pričaz: B. Ćorić, »Srpskohrvatski jezik za strance I«), OP, br. 140, 1986;
  
11. »Vrijedan doprinos slavistici« (pričaz: R. Bošković, »Osnovi uporedne gramatike slovenskih jezika-morfologija«), OP, br. 146, 1986;
12. »Oko našeg jezika« (pričaz: A. Peco, »Stazama našeg jezika«), OP, br. 149, 1986;

13. »Vuk i veze sa Crnom Gorom«, OP, br. 154, 1987;
14. »Vrijedan poduhvat MSC« (prikaz: Bibliografski rečnik učesnika Međunarodnog naučnog skupa: Vuk Karadžić i njegovo djelo u svome vremenu i danas), OP, br. 161, 1987;
15. »Na početku bijaše Vuk«, UR, br. 215-216, god. XVII, Titograd, 1987;
16. »Koncizna slavistička enciklopedija«, UR, god. XVII, 1987;
17. »Morfološki sistem u jeziku Marka Miljanova«, Ovdje, god. XVIII, br. 203, Titograd, 1986;
18. »Jedno poređenje Vukove i Milakovićeve gramatike«, Ovdje, god. XLII, br. 213, Titograd, 1986;
19. »Magija riječi«, Stvaranje, god. XLII, br. 9, Titograd, 1987;
20. »Sintaksičke osobenosti u jeziku Marka Miljanova«, u: Zbornik radova profesora i saradnika Nastavničkog fakulteta u Nikšiću, 1987;
21. »Književnici i jezik«, Ovdje, god. XIX, br. 226, 1988;
22. »O jednoj sintaksičkoj sinonimiji« (prikaz: O. Brajičić, »Funkcija sinonimije participskih konstrukcija i adnominalnih odnosnih rečenica u ruskom i srpskohrvatskom jeziku«), Ovdje, br. 217-218, 1987;
23. »Sintetička studija o jeziku« (prikaz: S. Vukomanović, »Jezik, društvo, nacija«, Jugoslovenska revija, Beograd, 1987), OP, br. 166, 1988;
24. »Tužbalica ili tužilica«, OP, br. 167, 1988;
25. »Kako sročiti konkurs« (prikaz: M. Šipka, »Književnojezička politika i jezička kultura«, NIŠRO, Oslobođenje, Sarajevo, 1987), OP, br. 168, 1988;
26. »Lingvistička nauka u Jugoslaviji« (prikaz: Zbornik rādova sa skupa: Lingvistika i lingvističke aktivnosti u Jugoslaviji), OP, br. 1988;
27. »Oko gramatičke i jezika« (prikaz: Ž. Stanojčić, »Gramatika i jezik«, NIO, UR), OP, br. 170-171, 1988;
28. »Studije i rasprave o jeziku« (prikaz: M. Stevanović, »Studije i rasparve o jeziku«, UR, Nikšić, 1988), OP, br. 172, 1988;
29. »U duhu Njegoševe riječi (stilističko-jezičke osobenosti u »Sudilištu Čeda Vučovića, I i II)«, Pobjeda, god. XLIV, br. 8206, 1988;
30. »Gramatička misao u Srbiji i Crnoj Gori do 1850. godine«, Ovdje, br. 235, 1988;
31. »Gramatičko mišljenje i jezik« (prikaz: Ž. Stanojčić, »Gramatika i jezik«), Književnost i jezik, br. 3-e, Beograd, 1988;

32. »Priručnik za modernu lingvistiku« (pričaz: D. Kristal, »Enciklopedijski rječnik moderne lingvistike«, Nolit, Beograd, 1988), OP, br. 178, 1989;
33. »Tačna i jasna tumačenja stranih riječi« (pričaz: Lj. Mićunović, »Savremeni leksikon stranih riječi«, Književna zajednica Novog Sada i NIO UR, 1988), Prosvjetni rad, br. 7, 1. april 1989;
34. »Morfološki sistem u gramatikama do druge polovine XIX vijeka«, Vaspitanje i obrazovanje, 1, Titograd, 1989;
35. »Radosav Bošković« (pričaz zbornika: Prvi lingvistički skup u spomen na Radosava Boškovića, 6, CANU, Titograd, 1988), OP, br. 184, 1989;
36. »Snaga i razum slavistike« (pričaz: S. Damjanović, »Opširnost bez površnosti«, Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske, Zagreb, 1988) OP, br. 185, 1989;
37. »Glasnik lingvistike – koherentna publikacija« (pričaz: Glasnik odjeljenja umjetnosti, 8, CANU, Titograd, 1988), Prosvjetni rad, br. 12, 15. jun 1989;
38. »Karakteristike frazeoloških jedinica u djelu Čeda Vukovića«, Ovdje, god. XXI, br. 244-245, septembar – oktobar, 1989;
39. »Red riječi kao stilsko sredstvo u djelima Čeda Vučovića«, Vaspitanje i obrazovanje, 4, Titograd, 1989;
40. »Jezik prvih crnogorskih memoara« (pričaz: B. Ostojić, »Jezik memoara vojvode Ana Dakovića«, UR, Nikšić, 1989), Pobjeda, god. XLVI, br. 8725, 17. mart, Titograd, 1990;
41. »Iz crnogorske književnojezičke stvarnosti« (pričaz: B. Ostojić, Vuk i književni jezik u Crnoj Gori, NIO UR, Nikšić, 1989), Ovdje, br. 251, god. XXII, 15. april 1990;
42. »O leksici u romanima Čeda Vukovića«, Stvaranje, 2-3, februar – mart, god. XLV, 1990;
43. »Prilozi srpskohrvatskoj leksikografiji« (pričaz: M. Dešić, »Iz srpskohrvatske leksike« NIO UR, Nikšić, 1990), UR, 254-255, god. XX, maj, 1990;
44. »Prema Vuku kao odredištu« (pričaz: A. Peco, »Do Vuka i od Vuka«, NIO UR, Nikšić, 1990), OP, br. 195, jun, 1990;
45. »Skup saznanja o stilu« (pričaz: Radoje Simić, »Uvod u filozofiju stilak«, Svjetlost, Sarajevo, 1991); Ovdje, br. 279, Titograd, mart 1992;
46. »Normativistički pravopis« (pričaz: Radoje Simić, »Srpskohrvatski pravopis«, Naučna knjiga, Beograd, 1991), Pokret, 29. april, 1992, Titograd;

47. »Oko jezika i naziva«, Indeks, br. 2, novembar 1992, Nikšić;
48. »Fonetski dijalektizmi u jeziku Č. Vukovića« u: Književno djelo Č. Vukovića (zbornik radova), CANU, Podgorica, 1992;
49. »Eliptična rečenica u djelu Č. Vukovića«, Ovdje, br. 296-298, Podgorica; 1992;
50. »Pravopisne novine – i da i ne«, Spone, god. XXVI, br. 5-6, Nikšić, 1994;
51. »Sudbina ijekavice – standard ili anahronizam«, Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, 1994;
52. »Pravopisna načela« (prikaz: Milorad Dešić, »Pravopis srpskog jezika«, Unireks, Nikšić, Nijansa, Zemun, 1994), Pobjeda, 24. jula 1995;
53. »Čovjek živi riječima« (povodom sedam i po decenija života Č. Vukovića), Pobjeda, 2. IX 1995;
54. »Stilski kalamburi«, Pobjeda, 9. XII 1995;
55. »Aspekti i fenomeni«, (prikaz: M. Kovčević, »Stilistika i gramatika stilskih figura«, Unireks, Nikšić, 1995), Pobjeda, 2. mart 1996;
56. »Skup saznanja o jeziku« (prikaz: Dragomir Vujičić, »Iz onomastike, leksikologije i dijalektologije«, ITP »Unireks«, DD Podgorica, 1996), Stvaranje, avgust – decembar, 1996;
57. »Stilski kalamburi u vijestima informativnog tipa«, u: Treći lingvistički skup »Boškovićevi dani« (zbornik radova), CANU, Podgorica, 1997;
58. »O nekim Vukovim normativnim rješenjima prema rješenjima u današnjim gramatikama srpskog jezika«, u: Durmitorski zbornik 2, Žabljak, 1997;
59. »Sudbina jezika« (prikaz: Miloš Kovačević, U odbranu jezika srpskog, Trebnik, Beograd, 1997), Pobjeda, 1997;
60. »Dileme i mogućnosti određenja pripadnosti pojedinih riječi izdvojenim vrstama«, Srpski jezik, II /1-2, Beograd, 1997;
61. »Permutacija kao stilski postupak u djelu Čeda Vukovića«, u: Književno djelo Čeda Vukovića (zbornik radova), Spomen dom Reževići, Reževići, 1998;
62. »Pisani spomenik« (prikaz: Rajka Bigović-Glušica, »Jezik Marka Miljanova«, Podgorica, 1997), Pobjeda, 13. jun 1998;
63. »Nastava jezika u srednjoj školi«, Prosvjetni rad (za nastavu), br. 1-2, 9. januar 1998;
64. »Stilogenost kumulacije u djelu Stevana Sremca«, Srpski jezik, III /1-2, Beograd, 1998;

65. »Leksičko-semantička komponenta tvorbenih modela u djelu Matije Bećkovića«, u: Četvrti lingvistički skup »Boškovićevi dani« (zbornik radova), CANU, Podgorica, 1999;
66. »Čovjek živi riječima« (jezičko – stilske karakteristike u djelu Čeda Vukovića), Pobjeda, 25. IX 1999;
67. »Stilističko-semantička organizacija jezičkog izraza« (prikaz: Milun Osmajić, »Zapis sa tamc«, Gradina, Niš, 1997), Srpski jezik, IV/1-2, Beograd, 1999;
68. »O jeziku je riječ« (prikaz: Miloš Kovačević »Sintaksa složene rečenice u srpskom jeziku«, Raška škola, Beograd, 1998), Pobjeda, 23. oktobar 1999, str. 26;
69. »O leksici Matije Bećkovića, Stvaranje, jun-avgust, 1999;
70. »Jezičko-stilske karakteristike u djelu Čeda Vukovića«, Zapis (list za književnost i kulturu), Podgorica, jun 2000;
71. »Svijet u jeziku« (prikaz\_ Miro Vuksanović, »Semolj gora«, Prosveta, A.D. Beograd, 2000), Pobjeda, 7. oktobar 2000;
72. »O nekim jezičko-stilskim postupcima u djelu Sima Matavulja«, u: Dani Marka Miljanova (zbornik radova V), Kulturno-prosvjetna zajednica, Podgorica, 2000;
73. »Semantičko-stilistička raznovrsnost (na primjeru poezije Miluna Osmajića)«, Stvaranje, jun-septembar, 2000;
74. »Čovjek živi riječima«, U: Budislav Kralj, Između riječi i vremena (život i djelo Čeda Vukovića), Obodsko slovo, Rijeka Crnojevića, 2000;
75. »Jezik Čeda Vukovića u svijetu kritike«, u: Budislav Kralj, Između riječi i vremena, Obodsko slovo, Rijeka Crnojevića, 2000;
76. »Stilske karakteristike u djelu Stefana Mitrova Ljubiše«, u: Liber amicorum (zbornik radova u čast akademiku Rdomiru V. Ivanoviću), Zmaj, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2001;
77. »Riječi koje su se nabrale života« (O leksici u »Semolj gori« Mira Vuksanovića), Mostovi, Pljevlja, 2001;
78. »Stil i duša« (prikaz: Radoje Šimić, »Opšta stilistika«, Jasen, Beograd-Nikšić, 2001), Pobjeda, 6. oktobar, 2001;
79. »Figurativnost izraza u djelima Stefana Mitrova Ljubiše i Marka Miljanova Popovića«, u: Naučni skup Paštovići (zbornik radova), Rujno-Užice, 2001;
80. »Stilogenost kumulacije u djelu Čeda Vukovića«, u: Hommage Danilu Kišu (zbornik radova VI), Budva, 2001;

- 81.»Karakteristična stilska sredstva u djelu Dušana Đurovića», u: Književno djelo Dušana Đurovića (zbornik radova), CANU, Podgorica, 2001;
- 82.»Ko je na telefonu?« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 25. oktobar, 2001;
- 83.»Na Cetinju ili u Cetinju?« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 8. novembar 2001;
- 84.»Štogod ili što god« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 22. novembar 2001;
- 85.»Semantička određenja nekih riječi iz drobnjačko-uskočkih govora (prema romanu Semolj gora Mira Vuksanovića)«, Stvaranje, oktobar – novembar 2001;
- 86.»Devet i po ili pola deset?« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 6. decembar 2001;
- 87.»Pravopisni dubleti« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 27. decembar 2001;
- 88.»Neprikladne konstrukcije« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 17. januar 2002;
- 89.»O glagolu trebati« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 31. januar 2001;
- 90.»Izvinuti i izviniti« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 14. februar 2002;
- 91.»Zaposlen ili zapošljen« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 28. februar 2002;
- 92.»Riječi same pronađu pisca (ili o leksici u djelu Matije Bećkovića)«, Stvaranje, VI – VIII, Podgorica, 1999, 596-606;
- 93.»Foničke osobenosti stiha u djelu Jevrema Brkovića«, Doclea 4, DANU, Podgorica, 2003, 87-99;
- 94.»Figuracija u poeziji Jovana Strikovića (na primjeru zbirke pjesama »Oda zluc«), Ovdje, god. XXXIII, br. 397-399, 2002, 88-92;
- 95.»Popodne i po podne« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 14. mart 2002;
- 96.»O jeziku romana Semolj gora Mira Vuksanovića (1)«, Nikšićke novine, 14. mart 2002;
- 97.»O jeziku romana Semolj gora Mira Vuksanovića (2)«, Nikšićke novine, 28. mart 2002;
- 98.»Pridjev od proljeće« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 28. mart 2002;
- 100.»O jeziku romana Semolj gora Mira Vuksanovića (3)«,

- Nikšićke novine, 11. april 2002;
101. »Nepromjenljiv i nepromjenjiv (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 11. april 2002;
102. »O jeziku romana Semolj gora M. Vuksanovića (4)«, Nikšićke novine, 25. april 2002;
103. »Naočare i naočari« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 25. april 2002;
104. »O jeziku romana Semolj gora Mira Vuksanovića (5)«, Nikšićke novine, 9. maj 2002;
105. »Semantička određenja nekih riječi iz drobnačko-uskočkih govora (prema jeziku romana Semolj gora Mira Vuksanovića)«, u: Na izvoru Vukova jezika (zbornik radova), Žabljak, 2005;
106. »Donesen ili donešen« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 9. maj 2002, str. 30;
107. »Što i šta« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 9. maj 2002, str. 23;
108. »Crnjeti i crniti« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 6. jun 2002, str. 20;
109. »Zavistan i zavisan« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 20. jun 2002, str. 21;
110. »S i sa« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 4. jul 2002, str. 20;
111. »Tužilac i tužitelj« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 25. jul 2002;
112. »Radovićeva i Radovićka« (jezički savjetnik), Nikšićke novine, 29. avgust 2002;
113. »Figurativnost izraza u djelima Stefana Mitrova Ljubiše i Marka Miljanova Popovića«, Srpski jezik, VI/1 1-2, Beograd, 2001;
114. »Mjera riječi (ili o knjizi »Putevi stilističke ideje« Nova Vukovića)«, Riječ, VIII/1-2, 2002, 188-193;
115. »Metafora i njeni tipovi u poeziji Žarka Đurovića«, Ovdje, br. 403-404 405, jul-avgust-septembar, 2002, 78-82;
116. »Riječi koje su se nabrale života«, u: Knjiga o Semolj gori, Narodna knjiga, Alfa, 2002, 46-56;
117. »Stilogenošt kumulacije u djelu Čeda Vukovića«, Glasnik, knj. 20, CANU, Podgorica, 2002, 87-95;
118. »O pridjevima na -iv i -ljiv u srpskom jeziku«, u: Život i djelo akademika Mihaila Stevanovića (zbornik radova), CANU, Podgorica, 2002, 241-247;
119. »Iz komparativistike slovenskih jezika« (prikaz: Marija Magdalena Kosanović, »Slavistička lingvistička poređenja«, Nikšić, Univerzitet Crne Gore, 2002), Srpski jezik, VII/1-2, Beograd, 2002, 551-555;
120. »Upotreba imeničke zamjenice šta i što u srpskom jeziku«, u: Issledovanija po slavonskim jazikam, Korejskaja associacia slavistov, Seul 2003, 267-278;

- 121.»Stilemi i metafore kao osobene kreacijske odrednice», *Staza i vrijeme*, (O književnom djelu Ž. Đurovića), Interpres, Beograd, 2003;
- 122.»Figure ponavljanja u poeziji Žarka Đurovića», *Glasnik*, CANU, Podgorica, 2003, 83-92;
- 123.»O stilističkoj misli Nova Vukovića», u: *Na izvoru Vukova jezika* (Durmitorski zbornik), IV, Žabljak, 2003, 119-125;
- 124.»Movirani feminini kao konkurentna jezička sredstva», *Srpski jezik*, VIII/1-2, Beograd, 2003, 493-503;
- 125.»Logično je da jezik kojim se govori u državnoj zajednici bude nazvan srpskocrnogorskim, *Vijesti*, subota, 31. maj, 2003, str. 11;
- 126.»Naziv srpskocrnogorski jezik proističe iz realnosti Crne Gore», *Vijesti*, 14. VI, 2003. 11;
- 127.»Nad specifičnostima vukovskog jezika u Crnoj Gori (prikaz: B. Ostojić, O crnogorskom, književnojezičkom izrazu I, II, III, CID, Podgorica, 260, str. 370), u *Srpski jezik* 14/1-2, godina XIV, Beograd, 2009;
- 128.»O stilističkim interesovanjima Jovana Vukovića», u: »Život i djelo akademika Jovana Vukovića (zbornik radova), CANU, Podgorica, 2004, 90-100;
- 129.»O nekim značenjima zamjenice svoj», *Glasnik*, br. 22, CANU, Podgorica, 2004, 91-98;
- 130.»Putevi oformljena sinaksostilema u djelu Mira Vuksanovića», *Riječ*, X/1-2, 2004, 102-116;
- 131.»Oslobađajuća moć riječi (stileini u poeziji Rista Ratkovića)», *Književno djelo Rista Ratkovića (zbornik radova)*, CANU, Podgorica, 2005;
- 132.»Semantička određenja nekih riječi iz drobnjačko-uskočkih govora», u: *Na izvoru Vukova jezika* (Durmitorski zbornik), III, Žabljak, 2005, 43 52;
- 133.»Karakteristike frazeoloških jedinica u djelu Č. Vukovića», u: *Savremena crnogorska književnost (zbornik radova)*, Nikšić, 2006, 339 347;
- 134.»Postupci oblikovanja teksta» u: »Zlom proljeću« Mihaila Lalića», *Glasnik* CANU, br. 25, Podgorica, 2007, 69-78;
- 135.»Mikropoponimija u Semolj zemlji Mira Vuksanovića2, u: *Na izvoru Vukova jezika* (durmitorski zbornik), Žabljak, 2006, 27-34;
- 136.»Povodom jednog pitanja: Imo li što na crnogorskom jeziku? *Riječ* 1: Nikšić, 2009, 9-15.
- 137.»Stilske karakteristike u djelima Stefana Mitrova Ljubiše i Marka

- Miljanova Popovića», Njegoševi dani (zbornik radova), Nikšić, 2009;
138. »Figurativnost izraza u Lelejskoj gori Mihaila Lalića«, Riječ, 3, Nikšić, januar 2011.
139. »Karakteristična stilska sredstva u djelu Dušana Đurovića«, u: Radomir V. Ivanović, »Književna kritika o Dušanu Đuroviću«, Pegaz, Bijelo Polje, 2009, 65-76.
140. »Stilističke-karakteristike jezika Petra II Petrovića Njegoša, (Glasnik, CANU, februar, 2011.)
141. »O naučnom radu Dragomira Vujičića, Na izvoru Vukova jezika (Durmitorski zbornik, februar, 2011.)
142. O rječnicima govora Zete i okoline Mojkovca (Osmi lingvistički skup, Boškovićevi dani, CANU, Podgorica 2012, 81-88.

# УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ

Цетињски пут б.б.  
П. фах 99  
81000 ПОДГОРИЦА  
ЦРНА ГОРА  
ТЕЛЕФОННИ: (081) 241-777  
241-888  
Факс: (081) 242-301



# UNIVERSITY OF MONTENEGRO

Cetinjski put b.b.  
P.O. BOX 99  
81 000 PODGORICA  
M O N T E N E G R O  
Phone: (+382) 81 241-777  
241-888  
Fax: (+382) 81 242-301

Број: 01-1798  
Датум, 05.07.2007.

Ref: \_\_\_\_\_  
Date, \_\_\_\_\_

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03.) i člana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 05.07.2007. godine, donio je

## ОДЛУКУ О ИЗБОРУ У ЗВАНЈЕ

Dr ZORICA RADULOVIĆ bira se u akademsko zvanje **редовни професор** Univerziteta Crne Gore za predmete: Savremeni srpski jezik i Stilistika na Studijskom programu Srpski jezik i južnoslovenske književnosti na **Filozofском факултету**.

R E K T O R,  
  
Prof. dr Ljubiša Stanković



**Univerzitet Crne Gore**  
adresa / address: Cetinjska br. 2  
81000 Podgorica, Crna Gora  
telefon / phone: 00382 20 414 255  
fax: 00382 20 414 230  
mail: rektorat@ucg.ac.me  
web: www.ucg.ac.me

**University of Montenegro**

Broj / Ref 03-1986

Datum / Date 15.12.2021

**UNIVERZITET CRNE GORE  
FILOLOŠKI FAKULTET**

Pričuvano		21.12.2021.	
Ceš. br.	Broj	Pričuv.	Naknadno
01	5803		

Na osnovu člana 72 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list Crne Gore“ br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19, 72/19, 74/20 i 104/21) i člana 32 stav 1 tačka 9 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore na sjednici održanoj 15.12.2021. godine, donio je

**ODLUKU  
O IZBORU U ZVANJE**

**Dr Miloš Krivokapić** bira se u akademsko zvanje redovni profesor Univerziteta Crne Gore za oblast **Montenegristska-Crnogorski jezik** na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na neodređeno vrijeme.

**SENAT UNIVERZITETA CRNE GORE  
PREDsjEDNIK**

**Prof. dr Vladimir Božović, rektor**

## **Prof. dr Miloš Krivokapić**

Rođen sam 6. aprila 1969. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju "Slobodan Škerović" završio sam u Titogradu (Podgorici). Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću diplomirao sam 1993. godine i stekao zvanje profesora srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti. Školske 1997/1998. upisao sam se na poslijediplomske studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, koje sam završio sa prosječnom ocjenom 9,57 (devet i pedeset sedam). Magistarski rad pod nazivom „Sintaksička sinonimika glagolskih oblika u jeziku Stefana Mitrova Ljubiše“ odbranio sam na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2003. godine (pred Komisijom: prof. dr Radoje Simić, mentor, prof. dr Živojin Stanojčić, član, prof. dr Branislav Ostojić, član) i stekao akademsko zvanje magistra lingvističkih nauka. Doktorsku disertaciju „Jezik u pismima serdara i guvernadura Radonjića“ odbranio sam 22. 01. 2010. godine (pred Komisijom: prof. dr Ljiljana Subotić, mentor, prof. dr Mato Pižurica, prof. dr Božo Čorić, član) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i stekao akademsko zvanje doktora filoloških nauka. U zvanje docenta izabran sam 17. 02. 2011. godine, vanrednog profesora 27. 10. 2016. godine, a u redovnog profesora 15. 12. 2021. godine za oblast Montenegristica – Crnogorski jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Radio sam kao novinar u RTV Crne Gore i „Prosvjetnom radu“, urednik u dnevnom listu „Pobjeda“, lektor, redaktor i urednik u dnevnom listu „Republika“. Od 2007. do 2011. godine bio sam glavni urednik časopisa Centra za iseljenike Crne Gore "Dijaspora Crne Gore". Od školske 2005/2006. godine angažovao me je Filozofski fakultet u Nikšiću za saradnika na predmetima Sintaksa padeža i glagola i Uvod u lingvistiku, a od školske 2009/2010. godine predajem Akcentologiju i uvod u dijalektologiju i Dijalektologiju na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Univerziteta Crne Gore. Pored predmeta Akcentologija i uvod u dijalektologiju i Dijalektologija na Studijskom programu za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti, od školske 2010/2011. predavao sam i Srpski jezik I i Srpski jezik II na Studijskom programu za engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Pored toga, na Filološkom fakultetu u Nikšiću na doktorskim studijama držim predavanja iz predmeta Metodologiju naučnog istraživanja, a na Fakultetu političkih nauka u Podgorici na Studijskom programu Medijske studije i novinarstvo predajem Pravopis sa kulturom izražavanja.

### **Selektivna bibliografija:**

- **Krivokapić, Miloš** (2018): *Sintaksička sinonimika glagolskih oblika u jeziku Stefana Mitrova Ljubiše*, monografija, Filološki fakultet, Nikšić.
- **Krivokapić, Miloš** (2017): O crnogorskom etnolingvističkom identitetu, Monografija „Književnost i jezik u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva“, str.83–99, Filološki fakultet, Nikšić.
- **Krivokapić, Miloš** & Nikolić, Nikola: "Ko je ko u dijaspori Crne Gore – nauka: informator". Podgorica: Centar za iseljenike Crne Gore, Grude: Grafo tisak, 367 str. ISBN 978-9940-594-08-4.

- **Krivokapić, Miloš** & Perošević, Nenad (2020): "Religion and Language in the Function of (De) construction of Montenegrin Identity", *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 19/56, 63–77. ISSN:1583-0039. SSCI, SCOPUS.
- **Krivokapić, Miloš** (2020): "(*Un*) Reduced Infinitive and Romance Constructions with *činiti* 'make' and *za* 'for' + Infinitive in the Montenegrin Written Language (1714–1828)", *Revue Roumaine de Linguistique-Romanian Review Of Linguistics*, 65/1, 37-48. ISSN: 0035-3957. SSCI, A&HCI, SCOPUS.
- Perošević, Nenad, **Krivokapić, Miloš** (2021): "Film i filmska djelatnost u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1945–1951)", *Hrvatski filmski ljetopis*, 105, 22/33. ISSN 1330-7665. A&HCI.
- **Krivokapić, Miloš** & Perošević, Nenad (2016): "Čuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih Crnogoraca". *Acta Histriae*, Vol. 24, Issue 3, str. 463–490. ISSN 1318-0185. SSCI, A&HCI, SCOPUS.
- Perošević, Nenad & **Krivokapić, Miloš** (2016): "Prosvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947–1951)". *Annales, Series Historia et Sociologia*, Vol. 26, Issue 2, 2016. str. str. 317–330. ISSN 1408-5348. A&HCI, SCOPUS.
- **Krivokapić, Miloš** & Knežević, Saša (2017). "Prilog proučavanju porijekla stanovništva i antroponomije Orahovca (Boka kotorska)". *Analji Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku*, (55/1), str. 269–297. SCOPUS
- **Krivokapić, Miloš** (2016). "Kongruencija u jeziku pisama serdara i guvernadura Radonjića (1706–1828)". *Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje*, 42 (1), 83–98. SCOPUS
- **Krivokapić, Miloš** (2020): "Diplomatički sklop i grafija prepiske crnogorskih serdara i guvernadura Radonjića" (1714-1828), *Folia Linguistica et Litteraria*, 33, 207-230. **ISSN 2337-0955 (Online) ISSN 1800-8542 (Print.)** SCOPUS.
- **Krivokapić, Miloš** (2014): "Consonants /š/, /ž/ and /dz/ in Language of Serdars and Gubernators Radonjić". *Mediterranean Journal Of Social Sciences*, Vol 5, No 13, str. 1–4. ISSN 2039-9340 (print), ISSN 2039-2117 (online). SCOPUS.
- **Krivokapić, Miloš** (2006): "Sintaksička sinonimika prezenta u jeziku Stefana Mitrova Ljubiše". *Vaspitanje i obrazovanje*, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, br. 2:61–73; ISSN 0350-1094.
- **Krivokapić, Miloš** (2009): "Transpozicija glagolskih pridjeva u jeziku Stefana Mitrova Ljubiše", *Lingva Montenegrina*, 4, str. 125–134. ISSN 1800-7007
- **Krivokapić, Miloš** (2009): "Refleksi poluglasnika i jata u pismima serdara i guvernadura Radonjića", Riječ, nova serija, Nikšić: Institut za jezik i književnost Filozofskog fakulteta, br. 2:127–142. ISSN 0354-6039.

- **Krivokapić, Miloš** (2010): "Distribucija glagolskih oblika u Ljubišnom jeziku", *Lingva Montenegrina*, 5, 2010, 61–66. ISSN 1800-7007
- **Krivokapić, Miloš** (2010): "Konstrukcije od + genitiv i za + infinitiv u jeziku serdara i guvernadura Radonjića i u crnogorskim govorima". *Riječ* 4
- **Krivokapić, Miloš** (2010): „Sintaksička sinonimika glagolskih priloga u jeziku Stefana Mitrova Ljubiše“. *Folia lingvistica et literaria: časopis za nauku o jeziku i književnosti*, br. 1/2, 343–352. ISSN 1800-7007.
- **Krivokapić, Miloš** (2013): "Lične zamjenice u jeziku serdara i guvernadura Radonjića", *Riječ*, časopis za nauku o jeziku i književnosti, br. 9, str. 9–17. ISSN 0354-6039.
- **Krivokapić, Miloš** (2015): "Veznici u u jeziku serdara i guvernadura Radonjića", *Lingva Montenegrina*, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, god. VIII, sv. 1, br. 15, str. 45–53. ISSN 1800-7007.
- **Krivokapić, Miloš** (2015): "Značenja i sintaksički sinonimi perfekta u jeziku S. M. Ljubiše". *Folia lingvistica et literaria: časopis za nauku o jeziku i književnosti*, br. 11, str. 61–69. ISBN 1800-8542.
- **Krivokapić, Miloš** (2016): "Sintaksička sinonimika imperativa u jeziku S. M. Ljubiše". *Tokovi*, časopis za naučna, književna i društvena pitanja, br. 1, 2016. str. 1–10. Berane: JU Centar za kulturu. ISSN 0350-8366.
- **Krivokapić, Miloš** (2005): Leksemski i drugi infiltrati u jeziku crnogorske štampe. Šesti lingvistički skup "Boškovićevi dani". „Boškovićevi dani“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Podgorica, ISBN 978-86-7215-287-6.
- **Krivokapić, Miloš** (2005): „Njegoš i Mažuranić – lingvostilističke paralele“, Međunarodni i međudržavni naučni skup „Dani Ivana Mažuranića (1814–1890) u Crnoj Gori“, Cetinje–Novi Vinodolski–Osijek.
- **Krivokapić, Miloš** (2012): "Leksički slojevi u jeziku serdara i guvernadura Radonjića", *Zbornik radova Osmi lingvistički skup „Boškovićevi dani“*, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Podgorica, str. 249–261. ISBN 978-86-7215-287-6.
- **Krivokapić, Miloš** (2013): "Asimilacija i redukcija vokala u jeziku serdara i guvernadura Radonjića", Međunarodni naučni skup *Njegoševi dani* 4. Zbornik radova – Nikšić: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, str. 339–347. ISBN: 978-867798-083-2.
- **Krivokapić, Miloš** (2015): "Romanizmi u jeziku serdara i guvernadura Radonjića", Međunarodni naučni skup *Njegoševi dani* 5, Zbornik radova – Nikšić: Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, str. 391–397. ISBN: 978-867798-083-2.
- **Krivokapić, Miloš** (2016): Neke karakteristike crnogorskog pisanih jezičkih izraza predvukovskog doba: vokalski i konsonantski sistem jezika serdara i guvernadura Radonjića (1714–1928). Lingvistički skup "Boškovićevi dani", Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 9, str. 191–202. ISBN 978-86-7215-287-6.

- **Krivokapić, Miloš** (2010): "Frekvencija glagolskih oblika u Ljubišinu jeziku", Lingua Montenegrina, 5/1.

### Projekti

- Proučavanje pisanog jezičkog izraza u Crnoj Gori (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti).
- Proučavanje crnogorskog pisanog književnojezičkog izraza druge polovine 19. vijeka (Ministarstvo prosvjete i nauke i Univerzitet Crne Gore).
- Crnogorski narodni govor (Institut za jezik i književnost Filozofskog fakulteta – Nikšić).
- Proučavanje istorije crnogorskog jezika (Institut za jezik i književnost Filološkog fakulteta – Nikšić).
- Onomastička istraživanja (Institut za jezik i književnost Filološkog fakulteta – Nikšić).
- Vukčević, Milan, **Krivokapić, Miloš**, Bekteši Elvira, Nikolić Nikola, autori i urednici projekta Centra za iseljenike Crne Gore: [www.crnogorski-online.me](http://www.crnogorski-online.me) (na crnogorskom, engleskom i španskom jeziku).
- Kurs crnogorskog jezika za strane studente. Kancelarija za međunarodne odnose, Univerzitet Crne Gore.